Vietnamera

Vietnamera[1][2] (*tiếng Việt*, edo gutxiagotan *Việt ngữ*), frantziar kolonizazioaren garaian **Annamera** bezala izendatua, Vietnamgo hizkuntza ofizial eta nazionala da. Vietnamdarren jatorrizko hizkuntza da (*người Việt or người Kinh*), zeintzuk Vietnamgo biztanleriaren %86a osatzen baitute. Gainera, herrialdetik at (AEBetan batez ere) bizi diren hiru milioi lagun inguruk ere mintzatzen dute. Era berean, Vietnamgo gutxiengo etniko gehienek bigarren hizkuntza gisa hitz egiten dute. Austroasiar hizkuntza familiaren parte da, eta margen handiz hizkuntz talde honetan hiztun gehien dituen mintzaira da. Vietnameraren berbategiak txineraren eragin handia du, aitzina txineraren idazketa sistema jarraituz idazten zelarik. Gaur egun, vietnamera alfabeto latindarra jarraituz idazten da, zenbait berezko ikur gehituz.

Vietnamera	
Tiếng Việt	



Vietnamera hiztunen komunitate nagusiak.

Datu orokorrak	
Lurralde eremua	Vietnam, AEB, Kanbodia, Frantzia, Australia, Laos, etab.
Hiztunak	Jatorrizko hiztunak: 70-73 milioi Osotara: 80 milioitik gora
Ofizialtasuna	Vietnam
Eskualdea	Hegoekialdeko Asia
UNESCO sailkapena	1 ziurra
Araugilea	*Araugile ofizialik gabekoa*
Hizkuntza familia	
Sino-Xenic pronunciation (en)	
Informazio filologikoa	
Hizkuntza-tipologia	subjektua aditza objektua, hizkuntza isolatzailea eta tonal language (en)
Alfabetoa	Vietnamese alphabet (en), chữ Nôm (en) eta Vietnamese Braille (en)
Hizkuntza kodeak	
ISO 639-1	`vi`
ISO 639-2	`vie`
ISO 639-3	`vie`
Ethnologue	`vie (http://www.ethnologue.com/language/vie)`
Glottolog	`viet1252 (https://glottolog.org/resource/languoid/id/viet1252)`
Wikipedia	`vi (https://vi.wikipedia.org)`

Hizkuntza honek bere Wikipedia du: Bisita ezazu.

Erreferentziak

1. ↑ *38. araua - Munduko estatu-izenak, herritarren izenak, hizkuntza ofizialak eta hiriburuak.* (https://www.euskaltzaindia.eus/dok/arauak/Araua_0038.pdf) Euskaltzaindia . Noiz kontsultatua: 2011-6-29.
2. ↑ *53. araua - Munduko estatuetako hizkuntza ofizialak.* (https://www.euskaltzaindia.eus/dok/arauak/Araua_0053.pdf) Euskaltzaindia . Noiz kontsultatua: 2011-6-29.

Kanpo estekak

- **(Ingelesez)** Vietnamera ikasteko doako ikastaroak (http://vietcourses.com), Vietcourses.com webgunean.
- **(Ingelesez)** Vietnamdar alfabetoa eta loturak (http://www.guidevietnam.com/travel/vietnamese-language.html), Guidevietnam.com webgunean.

	Wikimedia proiektuak · Datuak: Q9199 · Multimedia: Vietnamese language (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Vietnamese_language)
Autoritate kontrola	**Identifikadoreak** · BNE: XX539665 (http://datos.bne.es/resource/XX539665) · BNF: 11933788c (https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933788c) (data) (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11933788c) · GND: 4117376-4 (https://d-nb.info/gnd/4117376-4) · LCCN: sh85143298 (https://id.loc.gov/authorities/sh85143298) · NDL: 00560640 (https://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00560640) · SUDOC: 027255700 (https://www.idref.fr/027255700) · AAT: 300389525 (https://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=&logic=AND&note=&subjectid=300389525) · **Hiztegiak eta entziklopediak** · Britannica: url (https://www.britannica.com/topic/Vietnamese-language)

"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Vietnamera&oldid=7211395"(e)tik eskuratuta

To ar

Nabigazioa

- Azala
-
- Txokoa
- Albisteak
- Aldaketa berriak
- Ausazko orria
- Laguntza
- Dohaintza egin

Tresnak

- Honanzko lotura duten orriak
- Lotutako orrietako aldaketak
- Fitxategia igo
- Orri bereziak
- Lotura iraunkorra
- Orri honen datuak
- Artikulu hau aipatu

Wikidata itema

Inprimatu/esportatu

- Liburu bat sortu
- PDF gisa jaitsi
- Inprimatzeko bertsioa

Beste proiektuetan

Wikimedia Commons

Beste hizkuntzak

- Yorùbá
- Português
- Afrikaans
- Cebuano
- עברית
- Nordfriisk
- Kiswahili
- 文言
- 日本語
- Հայերեն
- Azərbaycanca
- Magyar
- தமிழ்
- Nāhuatl
- ქართული
- Asturianu
- مصرى
- Eesti
- ລາວ
- Tagalog

- Српски / srpski
- संस्कृतम्
- Latviešu
- Fiji Hindi
- Acèh
- Oʻzbekcha/ўзбекча
- Русский
- English
- हिन्दी
- Volapük
- Bikol Central
- Hrvatski
- ಕನ್ನಡ
- Slovenčina
- Ilokano
- Kalaallisut
- Ελληνικά
- Македонски
- Ido
- नेपाल भाषा
- Čeština
- Türkçe
- Svenska
- አማርኛ
- Íslenska
- Estremeñu
- Jawa
- العربية
- Български
- 客家語/Hak-kâ-ngî
- Беларуская (тарашкевіца)
- Català
- Беларуская
- Arpetan
- 粵語
- Тоҷикӣ
- فارسی
- বাংলা
- Latina
- Gagana Samoa
- Piemontèis
- მარგალური
- Українська
- Norsk nynorsk
- ਪੰਜਾਬੀ
- Occitan
- Lingua Franca Nova
- Winaray
- کوردی
- Монгол
- नेपाली
- Italiano
- Dansk

- Қазақша
- Shqip
- Нохчийн
- Башҡортса
- Runa Simi
- Malagasy
- मराठी
- Srpskohrvatski / српскохрватски
- Bahasa Indonesia
- Zazaki
- Nederlands
- Română
- Māori
- Tiếng Việt
- Brezhoneg
- ייִדיש
- Español
- ★ Татарча/tatarça
- မြန်မာဘာသာ
- Bân-lâm-gú
- ไทย
- ئۇيغۇرچە / Uyghurche
- Ślůnski
- 吴语
- Коми
- Simple English
- Deutsch
- Bahasa Melayu
- Gaeilge
- ភាសាខ្មែរ
- Lietuvių
- Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
- پنجابی
- Ladino
- Polski
- മലയാളം
- اردو
- Vahcuengh
- Tok Pisin
- Français
- Cymraeg
- Esperanto
- Galego
- ★ Norsk bokmål
- Suomi
- Kabɩyɛ
- 한국어
- 中文
- Scots
- Limburgs
- Kurdî
- Hawaiʻi

Aldatu loturak

Orriaren azken aldaketa: 27 azaroa 2019, 12:53.

Testua Creative Commons Aitortu-PartekatuBerdin 3.0 lizentziari jarraituz erabil daiteke; baliteke beste klausularen batzuk ere aplikatu behar izatea. Xehetasunen berri izateko, ikus erabilera-baldintzak.